



# CENTRALNA BANKA BiH

Godina 4, broj 10

Listopad/oktobar 2001.



## OKRUGLI STO

### €uro lekcija za BiH

Predstavljanje eura u 12 zemalja euro zone je veoma važan historijski događaj i jedan je od navećih primjera međudržavne monetarne unije, ocjena je sudionika Okruglog stola "Euro u BiH" koji je u organizaciji Centralne banke BiH održan 17.oktobra/listopada u Sarajevu. Gost ovog skupa bio je direktor projekta medijske kampanje "Euro 2002" Deutsche

izlaganju. 15 zemalja Zapadne Evrope usvojilo je zajedničko ekonomsko tržište, a 12 od tih zemalja je usvojilo zajedničku valutu. Ove zemlje su uvjerene da æe ovakva vrsta ekonomske integracije donijeti znaèajne ekonomske prednosti njihovim graðanima. "Za to vrijeme u Bosni i Hercegovini, jednoj maloj zemlji, još uvijek ne postoji jedin-



Bundesbanke Johannes-Rudi Korz. Okruglom stolu su prisustvovali predstavnici komercijalnih banaka u BiH, predstavnici Vijeæa ministara BiH, ministarstava financija oba bh. entiteta, međunarodnih finansijskih institucija i stranih organizacija i domaći ekonomski eksperti. "Predstavljanje jedinstvene valute 12 evropskih zemalja važna je lekcija za Bosnu i Hercegovinu o prednostima ekonomske integracije", istakao je

stven ekonomski prostor.", dodao je guverner Nicholl. On je naglasio da euro veæ postoji kao valuta 12 euro zemalja. Od 1. januara/sijeènja, euro postoji kao priznata valuta na svjetskim finansijskim tržištimi i veæ ga uveliko koriste banke i kompanije u bezgotovinskim plaæanjima. Najveći dio deviznih rezervi CBBiH veæ je pretvoren u euro. "Zato euro ne postaje valuta 1. januara/sijeènja 2002. godine: on veæ postoi. Ono što

### KM ista i sa €urom

"Najvažnija poruka koju CBBiH pokušava da prenese kompanijama i graðanima BiH o euro razmjeni je ta da æe svi najvažniji elementi bh. currency boarda naše valute, konvertibilne marke, ostati isti nakon 1. januara/sijeèenja 2002. godine;

A. KM æe nastaviti svoje postojanje kao jedino zakonsko sredstvo plaæanja u BiH. Ona mora biti prihvaæena u plaæanju po kursu koji je postavljen u Zakonu o CBBiH;

B. Kurs æe biti fiksan u istom odnosu kao i do sada, ali prema euru, umjesto prema DEM;

C. CBBiH æe i dalje morati obezbjediti 100% pokriæa u konvertibilnoj stranoj valuti za svu našu KM pasivu;

D. Konvertibilna marka æe i dalje biti potpuno konvertibilna, ali prema euru umjesto prema njemaèkoj marki, koja æe prestati da postoji;

E. Ljudi æe moæi koristiti euro za plaæanje gotovinom u BiH, uz uslov da se obje strane u transakciji slože. One æe moæi odrediti koji æe kurs koristiti."

Guverner

godine je da æe se u prometu po prvi put pojaviti novèanice i kovanice eura.", rekao je guverner CBBiH. Kurs konvertibilne marke je veæ vezan za euro. KM je u skladu sa zakonom vezana za DEM, a DEM je po zakonu Evropske Unije vezana za euro. "Tako smo mi vezani za euro po istom kursu kao i DEM i ta veza sa eurom je po nepromijenjenom kursu koji je postavljen u euro zoni. KM/euro kurs je 1 KM = 0,51129 euro, odnosno 1 euro = 1,95583 KM. To je jedinstven kurs izražen na dva razlièita naæina. Ovaj kurs se ne može promijeniti. Ovo je eksplisitno navedeno u predloženom amandmanu na Zakon o CBBiH", istakao je guverner Nicholl. Predstavljanje eura za BiH znaèi da je kurs naše konvertibilne marke sada fiksan u odnosu na valutu 12 evropskih zemalja, a ne samo na njemaèku valutu. "Kada broju od više od 300 miliona ljudi dodate zemlje našeg regiona koje su ili usvojile euro (kroz DEM) ili su vezane za eure kroz currency board aranžmane, region prema kome BiH ima stabilnost kursa je veoma velik i važan. To bi trebala biti glavna dobit za uvoznike i izvoznike.", rekao je guverner Nicholl.



Predstavnik Deutsche Bundesbanke Johannes-Rudi Korz istakao je da njemaèka centralna banka nema taèene podatke koliko se njemaèkih maraka nalazi u inostranstvu, ali prema istraživanju iz 1995. godine procjenjuje se da se oko 30-40% gotovine njemaèkih maraka, odnosno 100 milijardi nalazi van Njemaèke. Kad je rijeè o BiH Korz je istakao da je dobro što je konvertibilna marka vezana za euro preko njemaèke marke. "To æe omoguæiti Bosni i Hercegovini bolji pristup Evropi i svijetu, i za putovanja i za poslovanje", rekao je Korz. Govoreæi o naæinima snabdjevanja novèanicama eura

zemalja van Evropske monetarne unije, Korz je istakao da æe isporuke centralnim bankama izvan euro zone biti dozvoljene od 1. decembra/prosinca 2001. godine. Upravno vijeæ Evropske centralne banke je 13. septembra/rujna odluèilo da nacionalne centralne banke iz euro zone mogu obaviti isporuke kreditnim institucijama koje ne pripadaju euro zoni, a koje su specijalizirane za cjelokupnu distribuciju novèanica, i to nakon zahtjeva subjekta koji prihvati odreðene uslove. Takođe, od 1. decembra/prosinca 2001. godine, centralne banke izvan euro zone mogu obaviti pod-isporuke kreditnim institucijama koje su pod njihovom nadležnošæu. "Bundesbanka je spremna da snabdije strane centralne banke sa euro novèanicama. Za sada, ne postoje planovi o limitiranju veličine isporuka. Ali tu moguænost ne treba potpuno iskljuèiti, jer se potrebna kolièina gotovine u inostranstvu ne može predvidjeti. Zato bi bilo jako dobro znati koliki bi bili zahtjevi za isporuku.", istakao je direktor kampanje "Euro 2002" Deutsche Bundesbanke Johannes-Rudi Korz. Njemaèka Bundesbanka je spremna organizirati slanje euro gotovine na zahtjev strane centralne banke.

## Još jedan rok za DEM kovanice

Viceguverner CBBiH Ljubiša Vladušiæ u okviru svog izlaganja



na Okruglom stolu "Euro u BiH"

gotovinom na osnovu ankete i direktnih kontakata s bankama u BiH. "Mada je teško procijeniti koliko DEM i drugih valuta graðani u BiH drže van bankarskih tokova, banke su iskazale da imaju potrebu za euro valutom u gotovini, u svojim rezervama, u prva dva mjeseca 2002. godine u iznosu od oko 230 miliona eura", rekao je Vladušiæ. CBBiH preduzima neophodne korake u saradnji sa inozemnim komercijalnim bankama i Deutsche Bundesbankom da bh. banke budu snadbjevene gotovinom euro valute za nesmetan rad u prvim danima januara/sijeènja 2002. S obzirom da su banke

ostalih kovanica njemaèke marke, Centralna banka æe od komercijalnih banaka u periodu od 15. do 30.11. 2001. godine primati kovanice DEM na zamjenu za euro valutu. "Ovo je još jedna prilika za graðane koji veæ danas mogu odnijeti u komercijalne banke DEM kovanice.", istakao je Vladušiæ. Od oktobra/listopada 2001. godine do 15. februara/sijeènja 2002. za prodaju konvertibilnih maraka za DEM efektivu, odnosno za euro valutu komercijalnim bankama, Centralna banka neæe naplaæivati naknadu. Do sada je naknada iznosila 0,1 % od nominalne vrijednosti prodaje KM za ovu vrstu

želi dati svoj doprinos smanjenju provizija komercijalnih banaka prema građanima za konverziju njemaèkih maraka u konvertibilne marke.", rekao je Vladušia.

U periodu od 1.01.2002. do 15.02.2002.godine, Centralna banka BiH æ primati od komercijalnih banaka DEM efektivu radi iznošenja iz zemlje na raèune inobanaka i zamjenu za euro valutu. Poslije ovog datuma za zamjenu DEM efektive za euro, primjenjivaæ se drugi uslovi. Neophodno je podsjetiti da æ DEM novèanice i kovanice Centralna banka Njemaèke (Deutsche Bundesbanka) zamjenjivati po istom paritetu i bez dodatnih naknada vremenski

neogranièeno. U ostalih jedanaest zemalja u vremenskom roku od dvije, deset, dvadeset godina ili u neogranièenom periodu postojiæe

moguænost zamjene novèanica koje su izdale njihove nacionalne banke.

## Zaštita od falsifikata

Zbog brzine zamjene, koja traje samo prva dva mjeseca 2002. godine, banke æ morati uložiti maksimalne napore za identificiranje falsifikovanog novca. Direktor Gospodarske banke iz Sarajeva Mijo Mišiæ istakao je da je potrebno educirati bankarske djelatnike kako identificirati eventualne falsifikate euro novèanica. Profesor Ekonomskog fakulteta iz Sarajeva Sead Kreso, istakavši da je predstavljanje eura veliki izazov za bh. bankarski sistem, predložio je formiranje jednog "urgentnog centra" za pomoæ bankama u sluèaju pojave falsifikovanih novèanica. Viceguverner Vladušia rekao je da su djelatnici Centralne banke BiH u oktobru/listopadu u organizaciji Evropske centralne banke sudjelovali na seminaru o prepoznavanju falsifikata eura. "CBBiH æ organizovati kurseve za druge službenike Centralne banke, kao i za službenike komercijalnih banaka, kako bi ih upoznala sa sigurnosnim karakteristikama euro novca i naèinima za pre-

## Euro - poticaj za konkurenciju

O implikacijama uvoðenja eura u gotovinske tokove za Jugoistoènu Evropu na Okruglom stolu, održanom 17.10. u Sarajevu, govorio je ekonomski savjetnik Delegacije Evropske komisije za BiH Renzo Daviddi. "Euro može uticati na konkurentnost i financijska tržista zemalja Jugoistoène

se suoèiti s jedinstvenim evropskim tržištem i jedinstvenom valutom. Kompanije koje izvoze u evropske zemlje imaæe koristi od veæe transparentnosti, nižih troškova transakcija, manjih rizika i pojaèanog poslovnog okruženja. Jedinstvena valuta pojednostavit æ posao izvoznika i umanjiti rizike.", istakao je Daviddi. Meðutim, upozorio je Daviddi, BiH æ se suoèiti s jaèom konkurenjom evropskih ponuðaèa. Zajednièka valuta unaprijediæe razvoj u Evropi. "Izvoz iz BiH bit æ pojaèan, ukoliko je dovoljno konkurentan.", rekao je Daviddi. Kad je rijeè o uvozu, niže evropske cijene generalno æ umanjiti troškove uvoza, mišljenje je ovog eksperta Evropske unije. On je takoðer istakao da integracija financijskog tržišta u Evropi i njegova veæa transparentnost može olakšati dobijanie

## SASTANAK BANKARA U ZENICI

# Novi kriteriji za obavljanje platnog prometa

U èetvrtak, 27. septembra/rujna, a u organizaciji Investiciono-komercijalne banke Zenica, održan je sastanak banaka iz cijele BiH koje obavljaju unutarnji platni promet. Predstavnici banaka obratili su se viceguverneri Ljubiša Vladušić i mr. Dragan Kovaèević, te predstavnici Odjeljenja za platne sisteme Đorđe Racković, Sead Bijedić, Anja Margetić i Elma Hrnjić.

Viceguverner Vladušić je u svom izlaganju objasnio



aspekte promjene Zakona o Centralnoj banci, kao i o ostalim aktivnostima koje æe CBBiH poduzeti povodom uvoðenja zajednièke valute u 12 zemalja Evropske monetarne unije. S obzirom da su valute koje izlaze iz opticaja, pogotovo njemaèke marke, u velikim kolièinama prisutne u "madracima" bh. graðana, oèekuje se pojaèani zahtjev za konverzijom. Vladušić je rekao da æe CBBiH u skladu sa zahtjevima banaka kupiti dovoljnu kolièinu eura, ali nije propusatio priliku da naglasi da je osnovni zadatak CBBiH da obezbjedi odgovarajuæe kolièine konvertibilnih marka u procesu, jer je konvertibila marka jedino zakonsko sredstvo plaæanja u BiH, dok je euro strana valuta. Na prijedlog komercijalnih banaka, razmotriæe se moguænost otvaranja privremenih punktova CBBiH tokom prelaznog perioda uvoðenja eura. U sklopu svojih priprema za dolazak eura CBBiH je nabavila nove mašine za brojanje novca, koje imaju sposobnost otkrivanja ošteæenih i falsifikovanih novèanicica eura. Vladušić je svoje izlaganje završio napomenom da komercijalne banke u ovom procesu razmjene imaju šansu da ekspeditivnošæu i niskim provizijama privuku nove štedište, ali da je na njima velika odgovornost da pravovremeno i jasno obavjeste graðane o krajnjim rokovima i moguænostima zamjene deviza

Kovaèević je govorio o izmjenama u RTGS sistemu. Kovaèević je naveo odluku Upravnog vijeæa o instalaciji backup RTGS sistema, koji æe biti lociran u Glavnoj banci Republike Srpske CBBiH u Banjoj Luci. Sistem æe postati potpuno operativan u treæem kvartalu naredne godine. Njegova uloga je preuzimanje posla u vanrednim prilikama, odnosno ukoliko bi glavni sistem u Sarajevu bio onesposobljen. Đorđe Racković je naglasio da je u skladu sa zakljuècima Platnog vijeæa BiH oformljena radna grupa koja je napravila prijedlog nove odluke o minimalnim kriterijima za dobijanje dozvole za obavljanje platnog prometa. Prijedlog odluke je dostavljen entitetskim agencijama za bankarstvo. Druga radna grupa je izradila nacrt izvještaja za obavljanje unutarnje platnog prometa u BiH sa metodologijom izrade izvještaja. Viceguverner Kovaèević je predložio da glavne jedinice i filijale CBBiH organiziraju sastanke sa komercijalnim bankama iz svoje nadležnosti i razmotre ponuðeni materijal. Nakon održane rasprave, taj materijal bi bio ponuðen agencijama za bankarstvo iz oba entiteta na usvajanje. Đorđe Racković je spomenuo da je osnovana grupa za pravna pitanja koja æe se baviti pitanjima zakonske regulative. Racković je naglasio da samo unaprijeðenje rada platnog sistema najviše ovisi od uèešæa samih banaka i njihovih sugestija, koje su uvijek dobrodošle. Sead Bijedić i Anja Margetić su okupljenim predstavnicima banaka objasnili izmjene RTGS aplikacija, dok je Elma Hrnjić upoznala okupljene sa rezultatima ankete èiji je cilj bilo utvrðivanje stepena implementacije 10 osnovnih principa platnih sistema. Naredni sastanak banaka koji obavljaju platni promet æe biti održan u organizaciji Bobar banke iz Bijeljine.



# Susreti u Banjoj Luci

Guverner Centralne banke BiH Peter Nicholl sa saradnicima razgovarao je 4.oktobra/listopada sa predstavnicima komercijalnih banaka (Razvojna banka, Kristal banka VB banka, Banjaluèka i Cepter Komerc banka) u Banjoj Luci, direktorom Jedinice za privatizaciju banaka Miodragom Beriaèem, direktoricom Agencije za bankarstvo RS Dušankom Novakoviæem, ministrom finansija RS Milenkom Vraèarom, premijerom RS Mladenom Ivaniæem, te èlanom Predsjedništva BiH Živkom Radiæiæem. Uprilièen je i susret s gradonaèelnikom Banjaluke Dragoljubom Davidoviæem. Tema razgovora bilo je stanje u bankarskom sektoru u BiH s posebnim osvrtom na situaciju u Republici Srpskoj, pripreme banaka za konverziju njeæke marke i drugih evropskih valuta koje æe biti povuèene iz opticanja sa uvoðenjem eura u gotovinsko plaæanje 12 zemalja Evropske monetarne unije. Guverner je obišao prostore, koji su ponuðeni za korištenje Glavnoj banci Republike Srpske Banja Luka. Dosadašnji prostor nedostatan je za djelatnost ove glavne jedinice, koja je proširena obavljanjem trezorskih usluga.



## Neophodna veæa koordinacija

Guverner CBBiH Peter Nicholl sa viceguvernerima Ljubišom Vladušiaèem i Kemalom Kozariæem i direktoricom GBR斯 Mirjanom Jaæimoviæem održao je 4. oktobra/listopada konferenciju za novinare u Banjoj Luci na kojoj je govorio o određenim promjenama koje su refleksija uvoðenja eura u gotovinsko plaæanje zamalja Evropske monetarne unije. Nakon toga je za TV Republike Srpske dao intervju, u kojem se govorilo i o stanju u bankarskom sektoru, te preporuci Meðunarodnog monetarnog fonda da se agencije za bankarstvo bh. entiteta stave pod "kišobran" CBBiH.

Urednica TVRS Radmila Mihiæ: *"Ovih dana mnogo je polemika izazvala preporuka Meðunarodnog monetarnog fonda po kojoj bi Centralna banka trebala da preuzeme nadzor nad entitetskim agencijama za bankarstvo? Šta oèekujete po tom zahtjevu?"*

Guverner: "Ja sam u stvari veæ osnovao radnu grupu koja æe razmotriti kako se to može uraditi i entitetska ministarstva financija kao i direktori dviju agencija za bankarstvo su se veæ složili da budu èlanovi te grupe. Mi smo veæ imali prvi sastanak i mi naravno nismo ni blizu donošenja odluke, a oni su se složili da budu ukljuèeni u grupu, i ja sam bio veoma ohrabren prvim sastankom".

Mihiæ: *"Koliko je poznato jedno od pravila currency boarda naglašava da Centralna banka ne može uticati na poslovnu politiku poslovnih banaka. Istovremeno se ovakva preporuka odnosno, zahtjev MMF-a, u entitetskim agencijama za bankarstvo smatra kao rušenje jedno od pravila currency boarda. Da li vi to tako doživljavate?"*


Guverner: "Ne, ja to ne vidim tako,

prije svega kako æemo napraviti strukturu tako da neko drugi ne bi mislio na taj naèin. Mi moramo strukturu napraviti tako da ne bi bilo nikakve sumnje da æe biti bilo kakvih posljedica za currency board ovim korakom. Ako ne budemo to mogli uraditi, mada mislim da æemo moæi, ali ako ipak ne budemo, ja neæu preuzeti odgovornost za bankarsku superviziju, jer je currency board najvažnija stvar za Centralnu banku. Meðutim ipak mislim da æemo to moæi uraditi".

Mihiæ: *"Koje su prednosti bankarske supervizije ukoliko ta krovna bankarska supervizija bude uspostavljena?"*

Guverner: "Ovo je pravac u kojem BiH treba da se kreæe bez obzira da li to savjetuje Meðunarodni monetarni fond ili ne, bar ako ništa drugo postojaæe veæ koordinacija na nivou Centralne banke. Jedan od razloga je to što sada veæ postoji pet banaka koje rade u oba entiteta te je neophodna određena koordinacija izmeðu dvije bankarske agencije, jer tih pet banaka imaju svoje filijale u oba entiteta. Dvije banke iz Republike Srpske su otvorile svoje jedinice u Federaciji dok su tri banke iz Federacije otvorile jedinice u RS, mislim da æe još banaka slijediti ove, te æe one postati banke BiH, a ne samo banke iz RS i FBiH te æe biti neophodno da neko vrši superviziju nad tim bankama. Drugo, ovdje su došle strane banke. Ako imate strane banke onda morate imati neku vrstu koordinacije izmeðu domaæina, agencija za superviziju zemlje u koju dolaze. Njihovi supervizori æe htjeti da saraðuju na državnom nivou, a ne da saraðuju sa dva entiteta, tako da postoje dobri razlozi zbog kojih je neophodno imati saradnju."

# Samo 8 odsto transakcija u èak 17 banaka



U priloženom grafu je prikazano sudjelovanje banaka, koje imaju udio manji od 1% u ukupnom broju RTGS i žiro kliring transakcija. Na primjer, u januaru/sijeèenu sedamnaest banaka je sudjelovalo sa 8,37% u ukupnom broju RTGS i žiro kliring transak-

cija, èija je vrijednost 11,60% od ukupne vrijednosti transakcija u januaru/sijeèenu. Broj banaka u kojima se odvija manji dio platnog prometa nije se znatno promjenio od poèetka rada novih platnih sistema 5.januara/sijeèenja ove godine.

## Sastanak Platnog vijeæa BiH

Platno vijeæe Bosne i Hercegovine je u srijedu, 24. oktobra/listopada održalo svoj petnaesti sastanak u prostorijama Centralne banke BiH. Sastankom je predsjedavao guverner CBBiH, a sastanku su prisustvovali predstavnici entitetskih ministarstava finansija, predstavnici bankarskih agencija iz oba entiteta, predstavnici CBBiH i odabranih komercijalnih banaka. Èlanovi Platnog vijeæa BiH su u globalu zadovoljni naèinom funkciranja platnog sistema tokom posljednja 3 mjeseca koliko je prošlo nakon njihovog posljednjeg sastanka. Od uvoðenja novih klirinških kuæa, izvršeno je 9,4 miliona transakcija u vrijednosti od 13,2 milijarde KM. Na sastanku su prezentirani izvještaji 3 radne grupe koje je Platno vijeæe BiH osnovalo na svome posljednjem sastanku. Radna grupa koja se bavi pitanjem minimalnih standarda koje banke moraju ispuniti da bi bile ukljuèene u platni sistem izvjestila je da je postignut dogovor da se smanji dosadašnji broj kategorija rizika za platni promet (niski, srednji i visoki) na dvije kategorije - unutarbankarski promet i meðubankarski promet. Ova odluka je veæ usvojena od bankarskih agencija oba entiteta i veæ je objavljena u Službenom listu RS, dok æe u Službenom listu Federacije BiH biti objavljena uskoro. Platno vijeæe BiH je izrazilo zadovoljstvo sa ovim ishodom. Radna grupa koja se bavi izvještajima banaka i platnim transakcijama je izvjestila da je postignut dogovor izmeðu komercijalnih banaka, bankarskih agencija iz oba entiteta i CBBiH po pitanju jedinstvenog izvještaja o mjeñenim transakcijama koii banke trebaju da donune na

da se od banaka treba tražiti da svoje izvještaje po novoj osnovici poènu dostavljati od 1. januara/sijeèenja 2002. godine, dok podatke za 2001. godinu po novoj osnovici treba dostaviti kao cjelinu umjesto kao mjesecnu osnovicu. Radna grupa koja se bavila pravnim pitanjima je dala široki izvještaj o važnim i kompleksnim temama koje je ova grupa razmatrala ukljuèujuæi i inicijativu da se sva regulativa koja se tièe platnog sistema stavi u jedinstveni zakon. Na sastanku je raspravljanje i o uspostavi jedinstvenog registra bankovnih raèuna. Platno vijeæe BiH je podržalo potrebu za takvim registrom. Platno vijeæe je dobilo obavijest da su entiteti veæ poèeli sa uspostavom registra klijenata banaka koje su registrirane u njihovim agencijama za bankarstvo. Platno vijeæe BiH nije imalo primjedbe na uspostavu entitetskih registara, ali je bilo složno u zakljuèku da, ukoliko se želi da entitetski registri imaju neki smisao, onda moraju dijeliti informacije izmeðu sebe. Na sastanku je izraženo nezadovoljstvo malim pomakom koji je uèinjen u pojednostavljenju poreskog sistema od posljednjeg sastanka Platnog vijeæa i ponovno naglasilo važnost pojednostavljenja samog sistema plaæanja poreza, sa posebnim akcentom na smanjenje broja poreskih obveznika koji moraju sedmièno uplaæivati poreska dugovanja, kao što su porez na promet, i to u cilju smanjenja troškova prikupljanja poreskih dugovanja od malih i srednjih preduzeæa. Centralna banka BiH se ponudila da pripremi publikaciju koja æe sadržavati sve zakone, regulative i odluke koje su se odnosile na platni sistem. CBBiH je takoðe ponudila da distribuira kopije svim zainteresiranim stranama, te da dopunjava materijal kada se usvoje novi zakoni i drugi regulatorni akti. Èlanovi Platnog vijeæa BiH

## VIJESTI IZ GJ I FILIJALA

### GJ Mostar

6. oktobra/listopada 2001. održan je seminar za djelatnike Službe trezora o temi "Prepoznavanje falsifikata novčanica KM i DEM". Seminar je održan pod rukovodstvom ovlaštenog grafologa profesora Esada Bilića.

19. oktobra/listopada održan je sastanak s komercijalnim bankama s područja GJ Mostar u vezi jedinstvenog izvještaja o obimu unutarnjeg platnog prometa. Viceguverner Dragan Kovačević i član Upravnog vijeća Jure Pelivan su 23. oktobra/listopada održali sastanak sa djelatnicima GJ Mostar i upoznali ih s radom i odlukama Upravnog vijeća. Nakon donošenja Odluke o dopuni Odluke o utvrđivanju tarife Centralne banke BiH, kojom je privremeno ukinuta tarifa od 0,1 odsto za prodaju KM komercijalnim bankama, zamjećen je pojačan priliv DEM.

### GBRS Banja Luka

17. oktobra/listopada u prostorijama GBRSS Banja Luka održan je sastanak sa rukovodicima platnog prometa komercijalnih banaka. Na sastanku je dogovorena pomoćna forma izvještaja o platnim transakcijama, a raspravljalo se i o problemima u zakonskoj regulativi platnog prometa. Početak rada trezora Filijale CBBiH u Brčkom još uvijek nije značajno smanjio broj i vrijednost pologa efektive u trezoru GJ Banja Luka.

### GJ Sarajevo

U oktobru/listopadu (što je karakteristično i za druge jedinice) zabilježen je dalji porast prodaje KM komercijalnim bankama i to uglavnom za DEM gotovinu.

22.10. održan je sastanak s bankama radi pripreme "Uputstva za popunu izvještaja o transakcijama platnog prometa". Sastanku su prisustvovali i djelatnici Odjeljenja za platne sisteme.

### Filijala Brčko

16. oktobra/listopada održan je sastanak sa predstavnicima Privredne banke a.d. Brčko na kojem se diskutiralo o unutarnjem platnom prometu. Od početka rada trezora 20. oktobra/listopada do 25. oktobra/listopada na zahtjev banaka prodato je više od 26,4 miliona KM, a kupljeno 17,7 miliona. Najveći iznos KM kupile su Nova banka Bijeljina, Tuzlanska banka Tuzla, Privredna banka ad Brčko, Filijala Raiffeisen banke Brčko i Semberška banka Bijeljina.

Aktivnosti na osposobljavanju trezorskog prostora se nastavljuju.

### Filijala Pale

23. oktobra/listopada 2001. godine održan je sastanak sa komercijalnim bankama sa područja Filijale Pale. Na sastanku su razmatrane nejasnoće u predloženom materijalu o "Izvještaju o obimu unutarnjeg platnog

### EDUKACIJA

#### Usavršavanje u platnim sistemima

#### Pripreme za zaštitu od "euro" falsifikata

Koordinator Službe za procjenu monetarne politike u Odjeljenju za analize i procjenu **Nebojša Nastić** prisustvovalo je od 10. do 12. oktobra/listopada seminaru o temi "Operativna monetarna politika" u organizaciji De Nederlandsche Bank u Amsterdamu. Koordinator Službe za RTGS i SWIFT **Anja Margetić** i koordinator Službe za žiro kliring **Sead Bijedić** prisustvovali su obuci u Ljubljani od 10. do 12. oktobra/listopada u firmi Halcom i Logica UG. Ekonomista I u Odjeljenju za statistiku i publikacije **Danica Lučić** i ekonomista II u Odjeljenju za statistiku i publikacije **Nevena Ačović** prisustvovali su seminaru u Beču na JVI od 1. do 5. oktobra/listopada 2001. godine o temi "Monetarna i bankarska statistika" u organizaciji Austrijske narodne banke. Član Upravnog vijeća CBBiH **Manojlo Škorić** i referent za publikacije u Odjeljenju za statistiku i publikacije **Željko Ninković** prisustvovali su godišnjem sastanku Kluba Guvernera, koji je održan od 18. do 22. oktobra/listopada na Rodosu u Grčkoj u organizaciji Narodne banke Grčke. Djelatnik za poravnanje I u Službi za RTGS i SWIFT **Aida Putrić - Bašić** i programer u Službi za informatičku podršku **Mirko Mihailo** prisustvovali su seminaru održanom u Zagrebu od 8. do 12. oktobra/listopada 2001. godine o temi "AIX System administration - code AU 14" u organizaciji IBM Hrvatska d.o.o. Struènjak za informacionu tehnologiju **Mirsada Džudžić** prisustvovala je seminaru u Ljubljani pod nazivom "IBM - NW 02" od 15. do 19. oktobra/listopada 2001. godine, u organizaciji IBM Slovenija d.o.o. Konferenciji bh. raèunovoða u Neumu, koja je održana

od 25. do 27. oktobra/listopada prisustvovali su direktorica Glavne jedinice Mostar **Anka Musa**, rukovodilac Odjeljenja za platne sisteme CBBiH Đorđe Racković i koordinator Službe za finansijsko - knjigovodstvene poslove Odjeljenja za raèunovodstvo **Meho Kaltak**. Koordinator Odjeljenja trezora CBBiH **Mirsada Efendić** referent za falsifikate u Odjeljenju trezora (pripravnik) **Moamer Halvadžija** prisustvovali su seminaru održanom u Frankfurtu 8. oktobra/listopada o temi "Seminar o zaštitnim elementima eura" u organizaciji Europske centralne banke. Ekonomista za žiro kliring GB RS Banja Luka **Biljana Savić** i ekonomista za žiro kliring GJ Mostar **Ranko Kordić** sudjelovali su na seminaru "MICROSOFT WINDOWS 2000 PROFESSIONAL AND SERVER" od 15. do 19. oktobra/listopada.

#### Seminar o procesiranju carinskih deklaracija

24. oktobra/listopada Centralna banka BiH, zajedno sa savjetnikom za statistiku Međunarodnog Monetarnog fonda Peterom Atcherelyem, bila je domaćin seminara o novom sistemu za procesiranje carinskih deklaracija za izvoz i uvoz (ASYCUDA sistem) koji je još uvijek u razvoju. Pedeset zvaničnika iz entitetskih tijela, distrikta Brčko i državnih organizacija, ukljuèujući tu i čelnike vladinih tijela su prisustvovali ovom seminaru. Novi sistemi æ biti važan potencijalni izvor podataka za unaprijeðivanje kvalitetnih, detaljnijih i pravovremenih informacija za statistiku vanjske trgovine na entiteskom i državnom nivou.

### ZAPOŠLJAVANJE

#### Ukoliko veæiste, poènite koristiti godišnji!

Kadrovska služba CBBiH upozorava djelatnike, koji do sada nisu koristili godišnji odmor za 2001. godinu, da to uèine, odnosno da najkasnije do 31. decembra/prosinca 2001. godine poènu koristiti godišnji odmor za tekuæ godinu, jer u protivnom mogu doæi u situaciju da izgube pravo na godišnji odmor za 2001. godinu. U oktobru/listopadu nije bilo zapošl-



**CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE**  
**Mjeseèni bilans stanja (privremeni) od 30. septembra 2001.**  
**Objašnjenja**

Mjeseèni bilans stanja se izdaje da bi se obezbijedile informacije o radu Centralne banke Bosne i Hercegovine prema pravilu currency boarda i da bi se ponudile posebne informacije koje zahtijeva Zakon o Centralnoj banci Bosne i Hercegovine. Neke posebne karakteristike bilansa stanja od 30. septembra su:

**Na dan 30. septembra Banka je zadovoljila obaveze privila currency boarda kako to navodi èlan 31.** Zakona. Stanje neto strane aktive prevazilazi njenu monetarnu pasivu u konvertibilnim markama (KM), za 68.617.864 KM. Ovo je prikazano u stavki neto devizna aktiva minus monetarna pasiva.

**Devizna aktiva** je saèinjena uglavnom od depozita koje se drže kod ino-banaka. Kako se to zahtijeva èlanom 35.Zakona, bilans stanja također prikazuje kompoziciju držanja valuta tako što ih diferencira u DEM i ostale valute. Banka je zadovoljila obaveze iz Èlana 34. Zakona, tako što ukupni iznos devizne aktive u ostalim valutama ne prevazilazi ekvivalent od 50 procenata ukupnog iznosa nesmanjenog kapitala i rezervi Banke. Banèini devizni depoziti donose prihod od kamata za Banku.

**Monetarna pasiva** je u najveæem obimu predstavljala obavezu Banke za KM novac u opticaju (886.159.717 KM) i rezervne depozite rezidentnih banaka (232.757.120 KM).

**Pozicija odnosa Vlade i MMF-a** odražavaju nastala potraživanja i obaveze Vlade Bosne i Hercegovine po finansijskom aranžmanu sa MMF-om.

**Kapital i rezerve** odražavaju poèetni kapital i rezerve, dionice i akumulirane dobiti Banke od poèetka njenog rada 11.augusta 1997.

Banka također vodi određene raèune stranih valuta u smislu sporazuma izmeðu Vlade Bosne i Hercegovine i stranih vlada i finansijskih organizacija. Kako ovi raèuni nisu niti aktiva niti pasiva CBBiH, oni nisu ukljuèeni u gore navedeni bilans stanja. Ukupni iznos sredstava koja se drže na ovim raèunima je bio 411.219.222 KM.

Dalji upiti koji se tièu mjeseèenog bilansa stanja se mogu uputiti Odjelu za administraciju i finansije, Odjeljenje za raèunovodstvo u Sarajevu na (33) 278 119, fax. (33) 278 294. Predstavnici medija mogu se obratiti Službi za odnose s javnošæu na tel.(33) 278 123, fax. (33) 278 296.

**Centralna banka Bosne i Hercegovine je neovisna monetarna institucija BiH i nema nikakvih organizacijskih veza sa bilo kojom poslovnom bankom.**

**CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE**  
**Mjeseèni bilans stanja (privremeni) od 30. septembra 2001.**  
**(iznosi u KM ekvivalentima)**

AKTIVA		Ukupan iznos	DEM	Ostale valute
<b>1</b>	<b>Devizna aktiva</b>	<b>1.235.415.475</b>	<b>1.229.902.025</b>	<b>5.513.450</b>
1.1	Gotovina	63.113.482	61.220.508	1.892.974
1.2	Investicije	1.172.301.993	1.168.681.517	3.620.476
<b>2</b>	<b>Pozicija Vlade u MMF</b>	<b>805.156.822</b>		
<b>3</b>	<b>Ostala aktiva</b>	<b>54.642.810</b>		
<b>UKUPNA AKTIVA (1+2+3)</b>		<b>2.095.215.107</b>		
PASIVA		Ukupan iznos		
<b>4</b>	<b>Monetarna pasiva</b>	<b>1.166.543.226</b>		
4.1	Valuta u opticaju	886.159.717		
4.2	Kreditni bilans rezidentnih banaka	232.757.120		
4.3	Kreditni bilans ostalih rezidenata	47.626.389		
<b>5</b>	<b>Obaveze prema nerezidentima</b>	<b>254.385</b>		
<b>6</b>	<b>Obaveze Vlade prema MMF-u</b>	<b>805.156.822</b>		
<b>7</b>	<b>Ostala pasiva</b>	<b>12.270.497</b>		
<b>8</b>	<b>Kapital i rezerve</b>	<b>110.990.177</b>		
<b>UKUPNA PASIVA (4+5+6+7+8)</b>		<b>2.095.215.107</b>		
<b>Neto devizna aktiva minus monetarna pasiva (1 - 4 - 5)</b>		<b>68.617.864</b>		
<b>Pozicija Vlade u MMF-u – Devizne rezerve – Držanje SDR</b>		<b>32.838.263</b>		
<b>Obaveze Vlade prema MMF-u-MMF raèuni 1 i 2</b>		<b>1.214.695</b>		
<b>Neto devizne rezerve Vlade u MMF-u</b>		<b>31.623.568</b>		